

Mmofra Twerε Kronkron de reba



Ɔheneba no Beye Odwanhwεfo



Ɔtwerεfo: Edward Hughes

Deε ɔyeε mfonini ahodo: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

Osamufo: E. Frischbutter; Sarah S.

Nkyεεaseeni: Kwasi Adomako

Deε ɔtotoo ho nneεma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sε wonton nko ara deε a, wowo ho kwan sε
wotwe anaase wotintim saa ayεsem yi bi.

1



Da bi, Mose hunuu Misraimni bi sε
ɔrebo Hebrini akoa bi. Ewom sε
Mose nyiniε na wotetee
no sε ɔheneba wo Farao
ahemfie deε, na ɔno
nso ye Hebrini. Na
εtwa sε ɔboa
akoa no.

2


Ɔhwɛhwɛ hɔ hunuu sɛ obiara nhwɛ hɔ no, Mose to hyɛ akɔa no sodifoɔ no so. Ntɔkwa a ɛtoaa so no akyi no, Mose kumm Misraimni no. Ntɛm ara na ɔsɛɛ no.




Adeɛ kyɛɛ no, Mose hunuu Hebrifoɔ baanu sɛ woreko. Ɔyɛ sɛ anka ɔbɛma wɔagyae. Ɔbaako kaa sɛ, “Wɔbɛkum me te sɛdɛ wokumm Misraimni no anaa?” Mose surɔɛ. Obiara ate nnɔra asɛm. Na Farao nim. Na ɛtwa sɛ Mose dwane. Ɔkɔ kuro a wɔfrɛ hɔ Midian.




Bɛrɛ a Mose regye n’ahome wɔ abura bi hɔ no, Midian sɔfopanin mma mmaa baason no bɛhyehyɛ wɔn ahina mama sɛ wɔdɛ rekɔgugu wɔn papa ayɛmma no so.



Nnwanhwɛfoɔ afoforo Pɛɛ Sɛ anka wɔbɛpia wɔn asi nkyɛn. Mose bɔɔ mmaa yi hɔ ban na ɔboaa wɔn.



Reuel a ɔyɛ mmaayewa no papa no kasaa dennen sɛ, “Moaba fie ntɛm!” Mmaayewa no kyɛrɛkyɛrɛ dɛɛ ama no aba saa no mu kyɛrɛɛ no no, ɔkaa sɛ, “Momfa aberantɛ no mmra ha.” Mose kɔtenaa Reuel a



na wɔsan frɛ no Yetro nkyɛn. Akyiɛ yi, Mose wareɛ Reuel babaa panin.

Farao nso wuu wɔ Misraim. Na Onyakopɔn nkoa, Hebrifoɔ no da so ye nkoa. Sɛdɛɛ wɔsɛii apini wɔ wɔn brɛ mu pa ara no! Mpɛɛɛ a wɔbɔɛ pa ara




sɛ wɔrɛhwɛhwɛ Onyakopɔn hɔ mmoa! Onyakopɔn tieɛ wɔn mpɛbɔ.


Na Mose nrim, nanso na Onyankopon abo ne tirim po se obefa ne so aboa Hebrifo a wowa nkoasom mu no. Mfirinhyia aduanan nie na Mose firii Misraim. Na oye odwanhwefo ma Reuel nwan. Nanso ebeye se na wafe ne nkurofo a wowa Misraim no.



Da bi, Mose hunuu wura bi a erehye wo ne nkyen. Nanso na ogya no nhye wura no. Mose yee se obehwe de nti a aba saa.



Mose benee ho no, Onyankopon frɛe no firii wura no mu. "Mose!" Mose kaa se, "Menie." Onyankopon see no se, "Emmem ha pii. Yi wo mpaboa, efiri se beaee a wogyina no ye asase kronkron."



Onyankopon kaa se, "Mesoma wo wo Farao ho ma waakoyi me nkurofo afiri Misraim." Nanso na Mose suro se obeko.




Enna Onyankopon kyere Mose ne tumi kese no. Danee Mose poma no owo.



Bere a Mose soo owo no dua pagyaa no no esane dane poma bio. Onyankopon maa no nsenkyerene foforo.




Ɔhyee no se, "Fa wo nsa to wo koko so." Mose yee saa. Kwata duraa ne nsa ho fitaa.




15

Bere a oye bio no, ne nsa no nyaa ayaresa.



16

Mose koo so gyee kyim. Ɔka kyeree Onyankopon se, "Mentumi nkasa yie." Onyankopon bo fuis. "Ɔka kyeree no se, Mema wo nua Aaron aka dee wobeka akyerere no no."



17

Mose sane koo Yetro nkyen, kooabaoba ne nneema ano siim se oreko Misraim.



18

Onyankopon dii Mose nua Aaron anim ma no kohyiaa Mose wo mmpo no so. Mose kaa Onyankopon tirimupo se obema Hebrifo ade won ho afiri Misraimfo no nsem no. Won baanu no bo mu de asem no kotoo Misraim akannifo no anim. Bere a Mose kyeree won nsenkyerenne ahodo no kyeree Hebr akannifo no, wahunuu se Onyankopon beboa won. Woboo mu bo won muu se wo asore mu.



19

Mose ne Aaron koo Farao ho akokooduro mu. Woka kyeree no se, "Onyankopon se, Momma me nkurofo no nko."



20

Farao yii ano se, "Memma Israel nko." Ontie Onyankopon asem. Gye se Onyankopon nam Ne tumi kese se so sesa Farao adwene.



21

Oheneba no Beɛɛ Odwanhwɛfoɔ
Ayɛsɛm a ɛfiri Onyankopon asem,
Twerɛ Kronkron no mu,

wo

Exodus 2-5

"Wo nsem ano ma hann."
Nnwom 119:130

22

Awieeɛ

10

60

23

Saa Twerɛ Kronkron mu ayɛsɛm yi kasa fa yen Nyankopon Nwanwafoɔ a obɔɔ yen na ɔpɛ se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yɛayɛ nnesma bone pii, deɛ Ofre no bone no. Bone ho asotwɛɛ ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bɛwuɔ wo asennua no so gyee wo bone ho asotwɛɛ. ɛna Yesu sore bɛyɛɛ Oteasefoɔ bio bɛsene kɔɔ Osoro Aheman mu! Se wogyɛ Yesu di na wosɛ no se Omfa wo bone nkyɛ wo a, Obɛyɛ. Afei Obɛba abɛtena wo mu ama wo ne No atena afeɔɔ.

Se wogyɛ di se yei ne nokorɛ no a, ka yei kyere Onyankopon: Me Dofo Yesu, Megye di se woyɛ Onyankopon, na wobɛyɛɛ onipa wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesɛ Wo bra m'abrabo mu na fa me bone kyɛ me, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a menya obra foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeɔɔ. Boa me na menyɛ setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerɛ Kronkron no na wo ne Onyankopon nni nkɔmmɔ da biara! Yohane 3:16

24